

# Orlando Weather Comparison

March 2024

Date	Year - 2024					Previous Year - 2023				
	Temperatures					Temperatures				
	High	Low	Rainfall	HDD	CDD	High	Low	Rainfall	HDD	CDD
01-Mar	83	64	0.0	0	9	86	63	0.0	0	10
02-Mar	82	65	0.0	0	9	87	58	0.0	0	8
03-Mar	81	63	0.3	0	7	90	63	0.0	0	12
04-Mar	82	63	0.0	0	8	90	70	0.0	0	15
05-Mar	80	66	0.0	0	8	91	69	0.2	0	15
06-Mar	83	66	0.1	0	10	90	69	0.0	0	15
07-Mar	84	64	0.0	0	9	87	65	0.0	0	11
08-Mar	88	64	0.0	0	11	84	64	0.0	0	9
09-Mar	90	72	0.0	0	16	82	58	0.0	0	5
10-Mar	79	63	0.0	0	6	85	59	0.0	0	7
11-Mar	75	53	0.0	1	0	82	59	0.0	0	6
12-Mar	80	54	0.0	0	2	86	53	0.0	0	5
13-Mar	84	58	0.0	0	6	84	65	0.2	0	10
14-Mar	87	63	0.0	0	10	74	53	0.0	1	0
15-Mar	88	64	0.0	0	11	71	51	0.0	4	0
16-Mar	86	65	0.0	0	11	77	48	0.0	2	0
17-Mar	86	65	0.0	0	11	83	54	0.0	0	4
18-Mar	87	69	0.0	0	13	86	58	0.0	0	7
19-Mar	69	50	0.0	5	0	66	51	0.0	6	0
20-Mar	76	48	0.0	3	0	69	47	0.0	7	0
21-Mar	82	53	0.0	0	3	81	47	0.0	1	0
22-Mar	74	63	0.9	0	4	84	55	0.0	0	5
23-Mar	83	64	0.0	0	9	86	58	0.0	0	7
24-Mar	78	62	0.0	0	5	88	59	0.0	0	9
25-Mar	80	60	0.0	0	5	92	66	0.0	0	14
26-Mar	86	65	0.0	0	11	92	67	0.0	0	15
27-Mar	84	69	0.0	0	12	91	70	0.0	0	16
28-Mar	80	61	0.0	0	6	91	67	0.0	0	14
29-Mar	79	59	0.0	0	4	82	64	0.0	0	8
30-Mar	82	55	0.0	0	4	83	61	0.0	0	7
31-Mar	82	57	0.0	0	5	86	60	0.0	0	8
<b>Average</b>	81.9	61.5				84.1	59.7			
<b>Total</b>			1.39	9	225			0.33	21	242
<b>Normal</b>			2.75	36	148			2.75	36	148
<b>Departure</b>			-1.36	-27	77			-2.42	-15	94

Number of Days 31

Rainfall and temperature readings are recorded by the National Weather Service at Orlando International Airport. Monthly normal degree days are derived from actual degree days for the 40-year period ending 12/31/2022. Departure is an amount above or below normal. A DEGREE-DAY is the difference between a particular day's mean (average of maximum and minimum) temperature and a base temperature of 65 deg. F. One COOLING DEGREE-DAY (CDD) is counted for each degree higher than this base, and one HEATING DEGREE-DAY (HDD) is counted for each degree lower. Normal weather values reflect the entire month.

01-Apr-24